

САҢА ОЛОХ

Чурапчы улуунун хаһыата

ХАҢЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫҢ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

2004 сыл
МУУС УСТАР
3 КҮНӨ
СУБУОТА
№ 38
(9099)

Пенсия

Биллэрин курдук, бааһынай хамсааһынны бири сабаалааччыта буолан, 1992 сыллаахха "Наммара" дьин 30-ча үлэһиттээх улахан бааһынай хаһаайыстыбатын тэриимитим. Оччолорго "Бааһынай хаһаайыстыбатын туһунан" Россия сокуонугар кинилэр 5 сыл устата сир нолуогун төлөөбөттөр уонна пенсионнай фондада харчы уктаттар дьин чуолкайдык сурулла сылдьар этэ. Он-туксубут пенсия туһунан саҥа сокуонунан фондада төлөөбөтөх сыллара үлэ ыстааһыгар аабыллыбат буолбута. Ол түмүгэр бары бааһынайдар уонна кэтэх хаһаайыстыбаларын көрөн олорор тыа сириг дьонно сылга бири күн өрөөбөккө түбүгүрэн баран, үлэлэрин ыстааһа аабыллыбат туруктамыта, отуойкада олорон хаалбытара.

Дьэ, ол иһин ити туһунан мин улуус, республика хаһаайдарыгар хаста даҕаны суруйдум. Ил Түмэнгэ тиийэ туруордустум. Ол туруорсуубар депутаттыт А.И.Поисеева саамай сөптөөх, сытны проблеманы көтөхтүкүн дьин махтанан элпикт суругу ыппыта уонна онно бу болтуруоһу быһаарыа дьаһаллар ыһыллан эрэллэрин туһунан иһитинирбитэ. Кырдык, ол кэнниттэн республика уонна улуустук пенсионнай фондада специалистара элбэх быһаарар, өйдөтөр үлэни ыттылар. Олор түмүктэригэр 2003 сыл сэттиннэ 11 күнүгэр 719 №-дээх СР Правительствотун маннаха туһааннаах уурааба тахсыбыта. Онно бааһынай хаһаайыстыбалара фондада уктатах сыллаларын отчуотун сөргүтэн, сагалыы олорон харчы төлөөбөттөрүнэ үлэлэрин ыстааһа аабыллыа көрүлүбүтэ. Ол иһин мин, төһө даҕаны бааһынайдар уурайытым ыра-

аттар, свёркалаһан бараммын, фондада төлөөбөтөх 1992 – 1994 сс. бэйэбиттэн харчы уктум. Атын сыллаларыгар тоҕо эрэ төлөөбүт эбиһин. Дьингэр, төлөөбөтөхкө даҕаны син этэ. Ол кэмгэ, үлэ сааппытым курдук, "төлөөбөт" туһунан сокуон баара ээ. Суобайым батарбат. Урукку үлэһиттэригэр ити икки

рин ыстааһа аабыллыбака сырытара. Ону өйдөөбөтүт дуу эбэтэр элбэҥи төлүүрүт буолуо дьин куттанарбыт дуу? Төрүт куттанымаҥ. Төһөнү төлүүргүтүн урукку отчуоттарынан көрөн ааһан бизрэллэр. Төлүүргүт даҕаны наһаа элбэҥе суох. Холубур, мин ити 1992 сылга 139, оттон 1994 сылга 1015, барыта

ир күн өрөөбөккө үлэлиир эрэри эбэтэр мөлүһөннээх дохоту ааһар буолан баран пенсионнай фондада төлөөбөт түбэлтэбэр ыстааһыг аабыллыбат. Быһата, "түнөдөү" курдук көстөбүн.

Түмүк курдук эттэххэ, улуустуугар бааһынай хаһаайыстыбатынан үлэлээһингэ маассабайдык кирири 1991 – 1994 сс. буолбута. Хаһаайыстыбатын ахсаана 400-кэ тиийэ сылдьыбыта. Онон уурайыттыын, билигин бөөрдөһүн бары пенсионнай управлениеда кэлэн аахсаргыт, үлэбит ыстааһын чөлүгэр түһэрэргит хайаан даҕаны наада. Кырдык сааһа үлэ ыстааһа тиийбэҥкэ пенсията суох хаалар холмолотоох. Оттон уонна төһөнөн

үлэҥ ыстааһа элбэх даҕаны пенсияг кэммэйэ үлэтарын эмиз умнумуоһа. Бааһынай хаһаайыстыбаларын баһылыктара, итинник кэлэн аахсыбатахтына, пенсионнай фондада харчы уктатахтына дьингүт, бэйэбит үлэбит ыстааһа аабыллыбака хааллабына, хайа, сагамныта суох, суобаска баппат буоларын өйдөөг.

Пенсионнай управлениеда манньк асатан болдубо бу сыл ыам ыйын 1 күнүгэр дьин үлэтиллэбит. Онтон хойутаахтына холмуйамҥ. СР Правительствота, пенсионнай фондата тыа сириг дьонун пенсиятын, үлэтин ыстааһын аабыыга манньк чэпчэтиллээх дьаһалы ылыммыттарыгар махтаннах итинэнэ туһаныах эрэ тустаахтыт.

И. ПОНОМАРЕВ.

ҮЛЭБИТ ЫСТААҤЫН ААХТАРЫН

Пенсионнай фондада 12 сыл кэнниттэн харчы төлөөтүм

сыл үлэлээбөтөх курдук көстөн хаалаллар.

Оттон улуустуугар итинник төлөһүү хайдах эбитий? Учуроһа баар 254 бааһынай хаһаайыстыбаларыттан 86 эрэ хаһаайыстыба кириэн аахсыбыт. Эсэ олортон күн бүгүн 35 эрэ хаһаайыстыба харчытын төлөөбүт. Пенсионнай управлениеда кэмгэр аахсар, төлүүр икки эрэ хаһаайыстыбаны ааттаатылар. Ол Одьулууттан "Комплекс" (М.П.Михайлов) уонна Сылантан "Бөрө" (А.Е.Сивцев) хаһаайыстыбалар. Дьэ, нас дьоммут! Адыс көхсүбүнэн сэрэйэбин. 1992 – 1997 сс. үгүс бааһынайдар пенсионнай фондада төлөөбөттөрү чуолкай. Онон сүүһүкүн дьон хасты да сыллаах үлэлэ-

1154 солкуобайы көһөрдүм. Ыйдаагы пенси-ям агарын курдукту. Ити 30-ча киһилээх улахан хаһаайыстыбада. Онон кырларар төрүт дьаарханымаҥ.

Манна бири быһаарыаха. Холубур дьин эттэххэ, 1998 сыллааха дьини 10 киһилээх хаһаайыстыба сылга 10 даҕаны солкуобайы үлүт буоллабына, барыларыгар үлэ ыстааһа аабыллар. Оттон 1998 сылтан, дьэ, хас бири-дин киһизкэ сирэй үгүлүсхтээх. Манна, эсэ хатылаан эгтэххэ, билигин төрүт да үлэлээбэккэ олорон ыҥа 150, сылга 1800 солк. пенсионнай фондада уктаха, үлэлээбит курдук көстөн, ыстааһыг аабыллар. Оттон сылга би-

ЧУОСНО СОКУОНУГА

УЧУУТАЛЛАР ОТЧУОТТАРА

Билиги оскуолабытыгар өр сылтан үлэлиир опыттаах педагогтарбыт – ССРС үөрэҕиритин туйгуна, РСФСР норуотун үөрэҕиритин туйгуна, "Саха Республикатын Президенин Махала" знак хаһаайына Л.М.Винокурова, РФ үөрэҕиритин туйгуна, СР Президенин Гранын хаһаайына А.И.Васильева, РФ үөрэҕиритин туйгуна Д.С.Яковлева, РФ үөрэҕиритин туйгуна, "Мин мөһнөйгэ учууталым" знак хаһаайына А.Е.Павлова үлэлэрин отчуоттара буолан ааста. Кинилэргэ администрация баай опыттарын түмэн көрдөрөргө уонна бири идэлээхтэрин кытары атастаһарга аһаан кэлэр үөрэх дьылыттан авторскай курстарын ытталларыгар субэлээтэ.

ҮӨРДЭР ТҮМҮК

Омук тылын учууталларыгар ытыллыбыт российскай-американскай кэтэхтэн конкурс түмүктэннэ. Онно кыттыбыт СР үөрэҕиритин туйгуна Т.Н.Дьячкова супер-финал кыайылааҥа буолбугун туһунан үөрүүлээх сонун. Владивостоктан тиийэ кэпэн кэллэ. Татьяна Николаевна Америка Хотугу Каролина штатыгар аны сайын стажировкага ыгырылынна.

БИҤИРЭННИЛЭР, САКААС ЫЛЛЫЛАР

Республикатаагы "Саһарга" мода фестивала быйыл "Куруһаала" эргин киинигэр ытылынна. Сахабыт сириг үрдүкүн талылыбыт норуот уран тарбахтаахтарын күрэхтэһиллэригэр билиги оскуолаттан "Ай-тик" мода студиятын оҕолоро (сая А.Попова) "Күлүгүнү фантазия" композициянан кыттаннар – дьүүлүүр суба биһирэбилин ыттылар. Оҕолор СР Госкомспардун сакааһынан сотору буолаары турар "Азия оҕолоро" аан дойдутаагы күрэхтэһиигэ аһаан сарынан уонна түү кырадаһынарынан сувенирдары оҕороллор.

"УРААНХАЙДАР" ЧӨЛ ОЛОХ ИҤИН

Чурапчыга "Чөл олох" общество төрүттэммитэ 100 сылынан уонна "Мамонтенос" фестивалы, "Азия оҕолоро" аан дойдутаагы күрэхтэһиини көрсө "Ураанхай" цирковой студия оҕолоро (сая Д.И.Чабан) концертыр, агитациялыыр биригэрдэни тэринэн Чурапчы, Таатта улуустарынан сырыттылар. Кирибит үбүнэн Кытайга монотипед уонна көстүүм сакаастаатылар. Ааспыт нэдиэлээҥи буолан ааспыт "Мамонтенос-2004" фестивалыга 1-кы степеннээх лауреат урдүк аатын ылаан үөрэн-көтөн, музыкал-най эһин кэһинилээх кэһиллэр.

МАКАРОВТАР – ААҤАР ДЬИЭ КЭРГЭН

"Бары биригэ ааҕабыт" дьин улуустаагы библиотечнай конкурска черчение учуутала А.Н.Макарова кыһынынын, төрдүс кылааска үөрэнэр Манялыын кыттан "Ааҕар дьиз кэргэн" анал аатынан бэлэһэнилэр. Бу күрэхтэһиини оскуолабыт педагог-библиотекара О.И.Постникова үгүс киһини кытынаран, кэпэн далааһыннаахтык ыттыта билигин олус аһыннарда.

ҮС КЫҤЫЛ КӨМҮС МЭТЭЭЛЛЭЭХ

Башикирда Ишимбай куоракка ытыллыбыт 100 харахтаах дуобакка күрэхтэһиигэ билиги интернат-оскуолабыт итиллээһиннэрэ барыс кытынылар. Ол курдук, спорт маастара Рена Ноговицина дуоскатыгар эрэллээхтик бастаата. Мань таһынан түргэн оонньууга бэйэтинизбэр аҕа саастаахтары кытары холонон тэһнээһин булбата. Онон бу күрэхтэһииттэн Рена 3 кыһыл көмүс мэтээли иилиннэ. Степа Данилов түргэн оонньууга бастаата, бытаанна 2-с буолла. Собакина Айынына үс көрүнгэ бири-истээх мизстэлэргэ тигистэ. Оттон Коля Гуляев уонна Муста Данилова күрэхтэһиигэ үчүгэй оонньууну көрдөрөн, төрдүс мизста буоллулар.

Ити курдук дойду араас мунуктарыгар күрэхтэһэр эдэр дуобатчы-тарбыт ситиһиллээх, үөрүү көтөллөөх кэлэн, оскуолабыт аатын кэпэн эйгэбэ таһаараллар.

ҮГЭСКЭ КУБУЛУЙУОҤА

Кулун тутар ый 27 күнүгэр оскуолабытыгар "Көлүөнэлэр көрүһүлүрө" буолан ааста. Барыта 22 ытустан делегациялар кэлэн үөрэммит, олох кэпэн аартыгар таһаарыт кыһаларын – оскуолаларын көрөн-истэн, учу-талларын, биригэ үөрэммит оҕолорун кытары көрсөн ирэ-хоро кэпсээн, оҕо саастарын санатыһан бардылар. Манньк көрүһүү иитэр-үөрэтэр су-олтата дьингин бэлэһэһэн, сыллата ыттыларыгар баҕардылар. Онон кэ-лэр дьылтан ыла кулун тутар ый бүтэһик нэдиэлэтигэр интернат-оскуола көлүөнэлэр көрүһүлүлэрин тэрийэн, араас сыллаларга бүтэрбит оҕолорун иһинилэригэр аһын тэһэһи аһар буолуоҕа.

Лариса НЕУСТРОЕВА,
хаһыат общ. корр.

"УОЛАҤНАР" ҮТӨ ХАҢСААҤЫННАРА

хайытыта, саһааннааһына барыта дьонунан оҕоһул-лар. Ол курдук, манньк хай-ытыллан баран кыһаан саһааннамакка сыттаһына улуустаагы дьиз кэргэн ки-ини иһинэн тэриллибит "Уолан" хамсааһын оҕолоро Никонов Федя, Постеров Коля, Ырахаев Уолан, Нико-нов Алеша, Попов Петья, Кривошапкин Рома кылгас кам иһингэр сүрдээх үчүгэй бэҕайытык, киһи аһынар гына мөһүн саһааннаан бизрэнэр, кырдыаһа киһи үөрүүм мугура суох.

Эдэр көмөлөһөөччүлэр-бэр бөсөдөктээх, үөрөх-итигэр кыһамнылаах, дьонго-сэргэҥэ сөбүлэтэр дьон буола улаатыт, кыр-дыаһастары, кыһамматтары куруук үөрдэ-көтүтэ сыл-дьыт дьин алгыһын тизр-дэбин. Алгыһым эһиэхэ ти-ийэһиһи!

Мотрена Ивановна
Дьячковская,
сэриг ветеранын
оҕдообото.

БҮТТҮҮН НЭҢИЛИЭГИНЭН

Кулун тутар ыйга Алабуга "Норуот педагогикатын — кизик аранга" дигэн семинар буолан ааста. Семинарга улуус араас оскуолаларыттан умутиилар, Алабугадааҕы норуот педагогикатын ассоциациятын чилиэннэрэ куттыгыны ыйыттар, санааларын атаастастылар. Семинары көһилиэк баһылыга В.М.Тимофеев киири тылыннан салааста.

– Норуот хаһан да ыһыктыыт духубунай байыҥ – норуот педагогикатын өрө тардыыга бэри нэһиликэниҥ аһысыйылыт ыраатта. Нэһиликэниҥ бүтүүн үлэһирбит үчүгэй түмүктэрдээх буолла. Ол курдук, уус-уран самодеятельность, уерак, бэрээдэк, ырааһырдык, спорт боптуруоттарыгар хамсааһын баар. Билиҥ үлөбит сурун сыала-соруга – норуот педагогикатын ис дьынҥиҥ араҥада тиздирди, көрсүө, көнүл өйдөөх, бүтүннүг уонна кэлэр олохко дьуһунук олоорго бэлэмнээх ыччаты нитиҥиз нэһиликэниҥ кыаҥын толору, таба туһаныҥ. Норуот педагогикатын күүтү саккаа ордук чугаһыҥ дьону тардар, түмэр эбит, – диэтэ юни.

Олохтох оскула оюну кытта үлэбэ тарил-
тэтин сайааһчыта О.Г. Решетникова "Норуот
педагогикатын - хизэн араҥа", норуот педаго-
гикатын ассоциациятын председатели, СР
үөрэҕиритиин туйгуна А.И. Сорокумова "Нору-
от нитэр ньымаларын үөрэтин-тарылтатын" дин
дакылааттарын семинар кыттылыктарга сэргин
күннүлэр. Оскула социальнай педагога, норуот
педагогикатын ассоциациятын чилиэнэ М.И.Око-
нешникова ассоциация үлэтин-хэмнэтин кылгас-
тык сыһаатта:

— Үлэбитин биэс общественнай тэрилтэти, сэттэ нэһилиэк тэрилтэлэрин кытта хардарыт сибээстэһэн тэрийэбит. Норуот педагогиката дян бу хас биһирдиги кыһа булар. Онон хайдах да илтин-үрөттин кинитэ суох барар кыага суох. Ассоциация алта суурн хайысханы тутулар. Бары биһиргэ тутуспутунан, үлэлиир буолан үлэбит тах-сынылаах. Сылга хайаан да сэттэлиги дыһалы ыы-табыт. Холубур, "Бастын тусаһа" конкурс, "Эдэр ыал" шоу, "Норуот илгэр үлэһэ — кини үлэ-тэһиргэ" дян днэоо кыһалар үлүһүһүтүк ба-

раллар. Тираж буслар дьоммутунан ветераннар-
быт, төрөлмүт комитетга, ажалар субөлэрэ бую-
даллар.

Библиотекарь А.Д.Полова норуот педагогикатын ассоциацията тэриллээбүтүн көһилиээкэ тылыннан иитэр хайыскага болорго ууруллубутун бэлэттэтэ. Төрөөбүт тылы дирингик биллэрэн, киини тылыгар иитин — бу тылыннан сөҥөрөр норуот культурата салгы сайдарыгар үгэстэрин үлэтигэр, калыа үөскүүртэр улахан суолтаагын тоһоолоон эттэ. Акция Дмитрийева оҥо сааһыгар сөп түбөһөр кинигэлэри наардаан, темалары булан, төрөлүтү түмэн биһигэ үлэлиир эбит. "Калининги кэмгэ научнай-техническэй эйгэ тургэник сайдан, саха тылын уосай турга дыдамыкта биллэрдик тургэтэтэ. Оҕо аймах нууччалык тыллаах киинэ, телевидение, компьютернай соннууларга күнүн баарыр буолла. Ол түмүгэр кэспэтин да тыла дьайдыта баар суол. Онон бу хайыскага ылсар хайаан да наада. Холобур, биһиги "Уус-уран тыллаах дьүү көргөн". Этар тыл эгэлэлээх", "Төрөөбүт нйа тыл — сүрэй сылаанньылар" дикцияллары тэрийэн ыппыппыт. Ол түмүктэринэн кыйымылаах сэттэ оҥ П.А.Ойуунускай аатынан Саха театрыгар сылдыар чикээк тиксидиттэрэ", — диэтэ.

Оскула инновационнай үлэсэ завуна М.Т.Ефимова норуот педагогикатын ассоциациятын аан маңнай тартытсабыт, РФ норуотун үөрэҕиримитин туйгуна Т.Н. Хомутова туһунан итин-истиг, иһирэк тылларынан актан ааста. Татьяна Николаевна олохтон, улааттан мунньуммут билинтэ, обону иити, дьом кэргэн болпурдуостарыгар диирин көрүүлэрэ ассоциация үлөтүгэр улахан орулу ылалларын Мария Трофимовна тоһоолодон эттэ.

Күн икис ангарыгар "Самааларбын сааһылаан" дикан "төгүрүк остуолу" оскуола заууна В.Г.Окунешникова кыйа тутан соонунук мыта. Кэспэтинин нэһилик ветераннарын сэбиэтин председатели Ф.И.Гоголев сыйааһа:

– Сэбиэллэтигэр 12 чилкэнисэхпит, Бэйэм ассоциация чилиэнэ бүтүгүм бэйэмтүмэн ба.

ры мытылар даягалары көтүрүлүүн. Ордуң ую
ордо сүрөттүгү ылдыр. Хайдык эмит тын к
шлары кубары даягаларын арагазынабы
кни диян бадалаагыт. Уол оро чөл олохтоз бу
ларын көтүрүп сымалда 'Сазмай дорубоз
уол' диян конкурс ылабыт. Билырынгытас
бастын улаатардак кылаас диян номинаци
олохтообут.

Норвот педагогиката дээн бүдиз кэргэ бүтүүнэ буолар. Сахалыы сизэргэ уһуулуубу оро күүһан дьаллыкка оҕустарыан табыллыбат. Оҕолорбутугар сахалар оҕону иитэр нымаларын билиһиннээри улахан нааддаларынан ааҕабыт. Билбэтэхтэрин биллиһэр, истибэтэхтэрин иһитиһэр дээн 39 көһөрүлүү ветераннарын астымыларын хомуйан папка онорон, Кыыйыы 60 сылыгар "Кыыйыы аллэһын" төрүттээх туттардыбыт. Кырдыаастар оҕоһулары кыта сибээстэригэр "Старейшиналар сабыттарын" (сал Спелдос В.Д.) көмөтө элбэк. Оҕоһу үөрэнэччкэригэр нэһилиэк кырдыаастара билик күннэргэ маалды күүтүлүкэс маалдыттар. "Туос операция", "Суһал кема", "Амарах санаа" күннэригэр кырдыаастар оҕолору дьылларигэр үөркөтө көрсөллөр. Нэһилиэккэ ытыллар "Күлүмкү көрсүһүүлэр", Тэлгэһиттэн төрүттээх, "Чөл олох", "Көлүөнэлэр көрсүһүүлэрэ" билиһинэ суох барбаттар. Көлүөнэлэр көрсүһүлэриттэн Россия биллиһит ар дьон хордара иһитиллэн тахсыыта элбэһи эгэр.

"Кэпсэнтэн кэпсэнт" дэлбикээ дэли, кэпсэнтини ассоциация чиглээс Н.Н.Лыжин сайраата: – Мин бэйэм албах оролоох, үлэни өрө түлүт ыага улаапылым. Онон үтэ кичини кичи, сиңорор дикэн өйдөбүлүлээклим. Былар бийиги өбүгүлэригит итени билгилэс, өйдүүлэс. Бэйэм биэс оролоохтун, кэтэх хаһайсыт бэлэчэпкэм. Бийиги наһилиээс "Аҕалар сүбэлэс" (сал.Поссе С.С.), төрөттүт комитети (пред.Шеломова А.Н.) сурдас үчүгүйдүк үлэниликер. Бу үөрөх дыйлыгар "Мин аҕабынан кичи туттабын" дикэн видеоскожака 16 төрөттүт оҕолорун кыта ууһулан, итингиз биер соуну каруңу киллэрдиэс. Оҕолорбутугар кылаас чарасалык аҕа-

ыбаба сыйдым, мунгалардын, булгаарын курдук дыгалары ытабыт. Хангыйлыр, хожейдыр катогу онгорон бэлэктэтибит. Бабабыт баһаам. Аны боссейн түтпүт киһи дикэн туруна сыйдыбыт.

Бу күн билингини, иеникени эрэ кэпсэти буолбакка, ааспыт эмиэ ахтан аастылар. Ол курдук, учуутал идэтин үрдүктүк тулгуз бары убаастыры киһибит, Саха АССР оскуолаларын үтүөлээх учуутала Я.Г.Павлов туһунан кыһыла Л.Я.Мохначевскай иһирэх ахтыны онордо. Саҥыы "Алгыс" үтүккэн иитээччигэ П.Н.Дьячковская, спортзал директора А.А.Андреева оҕону иитиitэ оонньуу суолатын туһунан кэпсэтиилэр, семинар кыттылыахтарыгар сахалыы остуол оонньууларын пропагандалаастылар.

Семинарга алын нийлэмжлэртэн кэлбт ыалдыгтар эмиз санааларын этэн тарбастылар. Хатыльтаабы нуруот педагогикатын ассоциациятын председатели Т.Н.Горохова, С.А.Новгородов аатын Чуралчылгабы орто огула социальный педагога П.И.Попова, Одыулуун барастэбимтэлэ Е.Д.Артемова, Болгоно орто огулатын социальный педагога Н.М.Тимофеева байзаларын үлзэрин-хамнастарын сурдатылар. Бир санаалактар мустаннар билингви үйэбэ уол олобо ордух болбогто ууруллара оруннаах, оёону илтигэ аја оруула улхан сугталаах дигэн санаабы кэлигилэе.

Семинарға сыдъан, дьон санаатын истэн, үлэни-хамнаһы илэ харакхытынан көрөн, кырдык даһаны Алабар нэһилигэ сахалыы тыһиннаах ураты суоллаах-истээх нэһилик буоларын итэҕэйдит. Бөлүһүктэр уонна учуонайдар дьыллоох буолара үс сүүн хаччыны ыйаллар. Бастакытынан, эт-хаан чэбдик буолуута, иккилинэн, кили дууһатын туруга, үсүһүкэн, сирдээх майгы. Бу үс хайысканы алабардар үлэлэригэр-хамнастарыгар сүүн тирэх онгостон үлэһини олороолоро хайҕаһан аҥа сар.

F. FLOPORA

ALLAN FONNE LONNOR



Арамаан бийикки сыганныбыт, кйаларбит бийгэ тэрээбүт аҕас-балыстар. Дьордум бааре, буоллар олунньу ый 28 күнүгэр, 85 сааһын туолуо этэ. Кыы – Р. И. Борисов, олунньу ый 28 күнүгэр 1939 сыллааҕа Амма оройуонун Элэһин (билигин Михайловскан) дэриэбинэтигэр колхозтаах кэргэннэр тэрээбүтэ. Аҕата, сарһиһтан илээн баран атын дьахтарга ийэрэн, икки оҕолорх кэргэнин балыһаҕа ийэрэн сыһыар дьирэи улту кырбаан үрүн кэбиһитэ. Ону мин арам көтөлөхх баран тизикэн таһаарбыта. Эдэһиним Маалла оҕолорук илдьэ бийиккэ дуулаах олоро сымдыдыбата. Кыһа кыра, олорор оҕо этэ. Ол оҕону орон ууаҕатыгар олордон баран Арамааннын сааҥа-тарбытын өйдүбүм. Төрүөттүн ириннэххэ эрдээх ууаһабыта, өлбүтэ. Маалла Миһитэ Адамас дьин фронтоникка кэргэн тахсыбыта, Афоня дьин оҕолоруммуттара. Арамааннын эт саастыбыт, оҕо эрдэҕитигит бийгэ сонноһон-көрүлүн улааһыллыт. Биир алааска да олордорбут тэһиһытыгар Миһитэй Алекеекка иккүн хонсо барарбыт. Санастыт Маайа: "Оо, оҕолорум, чынаахтарым кэллилэр. Лыгыччы, эт буһарсарым, алаады аҕаан лаһыгыраттарым." – дьин үөрөрү-көтөрө. Маайалаах Миһитэй аҕара оҕомсх, нэһээ сымнаҕас майгылаах дьон этэ. Ол мин да сотору-сотору тизээр буолуолтааһыт.

Чахыр начальной оскулатыгар үсөмөрбүтүгэр илэбэтин кытары биригэ төрөөбүт Чахына Татыаана дин эдэйдэбитигэр биригэ дьылзыланчыллпыт. Сэрин кэниирөөмү көм буолан, ас-таҥас кырымыччык этэ. Эмээхсимиит сотору-сотору кара бурдугунан хаһы буларан бахсырытар, сыа арытын куттаһыа тыаһа бачыһараан олорор. Хаһыбытын итиилин ошон сапсырынарбытыгар ол арыыбыт кийи айагар хам тугон хаалар ас этэ. Чахыр интернатыгар мас куй-каа хооньыһон утумарбыт. Хайахыл саппа кылаастах оскулатын интернатыгар эмиз биригэ олорон үөрөмүллүт. Дьоммүт Телосон бөлүккүттэн биригэ кастаа Улахан Эбэс олороллоро. Мин эдэйдимин Дьэбдидэй, кийи ийэгэ Улахан – чыныккысытар. Артаман оро эдэйдитигэр барыдах буолан кайаһа толук этэ. Муус тыаһы утулугун ылан кэсэн кирэһэн биэрэбин. Ол курдук эдэйдэбитигэр кала-бара кыһа-кыһа буолан хаста эмэтэ атаһаһан кэһэрбит.

ӨЙТӨН-СҮРЭХТЭН АРАХПАТ

Кини дорубуматынан оқуулаттан эрда урайбыта. Диспансерга сытан эмтаммита, маэмаэ абатыгар Микитгаз көмелөһөн фермага от тэһэсэзэ, олох оёо савыһтан үлэһит буолубута. Салайар үлэтин сөлүсөвөт секретеринан сагаларыта. Олус үчүэй буснардара, сыһыта сүкх суурайар. Салгыы Эбэ учаастагар биригэдһиниринан аһаммита, Чакыр манһайгы сүлүк комсомольскай тэриһтэтин секретеринан быыбардаммыта, ол курдук общаственной олохо акты быһаардык кыттан барыта. Салайар -тэрийэр үлэһэ доһурудах уолу Коммунистическай партия кээһтэһэр ыһаллар, салайар кардара бэлэмнээр Дюкуускайдары тыд халһаһыһатын техникумтар үрөһөз ыһталлар. Кэргэннээх, иһи оһулооһ ыһа аёта эмисэ студент буола түһэр. Е.А. Попову, Б.П. Биһеэвы, Намган сыһдар А.Париковы кытары биир хоско наһаа аһаһахтык, олус талһан оһорон, үөрөнөн үс сыһлара биллиһиһкэ алас Һыммыта. Мин кинилэргэ кыһын, савын үтүһүк сыһаһыһтык.

Роман Ильич дөйдүттүн үлүн сирн уларыйбака Чакырга старшей биргэддикиринен, кэлин олобун талэх куннэригэр дээрн салысоват исолюкхун председателинэн үлүнүк табыллан улазэбэти, магнэйги суфух партияни тэрэтинэн сэгэйбыта. Ханнык да улазэ аныанар олус эппэтинээстээтик, үтүө суобастаактык сууланнаһара, дьон кытары уопсай тылы булара. Улазэ суаналананн, В.И. Ленин тэрэбүтэ 100 сылы: бэлэстээһингэ "Килбиэнээх үлэтин ийик" мэтээлиниэн наһаадалаллыыта.

Кэргэни, Кутаанахтан төртүүхэ М.И. Яковлевын кытары Чуралчы санаторийыггар сэлэн билсэнэн холбоослуттара. Толоонго дүз-уог тутан олосхуйн, биеэ уол, биеэ кыыс оройлон, сулу ниетэн ныр-баччы ыал буолбуттара. Мария Исаковна сымнабар майгылаах, дэлэй миннегэс астаах-үлгүлээх, суурдаах буугуу, хаһаайыстыбэннай хаһаайка. Оорулорутар уларыйа сымдан олорор сиэнэрин биригдэлдэр. Быһата, быһдаһыкка сымдар билта сыта. Роман Ильян элбэк дорбодоро- аҕастаара, үгүс хоноһоллоох, на- лыһтаах ыһлаар ата.

Билгиги аймгындын эрэ буулбажа, ухаан доордуу дун атибит. Ылынан хардары-таары ыгырсан чалдытталарбыт. Ол быыгыгар доорторбутун, табаарыстарбытын кыта куу-мачы гынан эмээксит-тарбигиттан сэмэлэнэр, мүлүр-халыр эппиэттээр түлэнэрбит эмээ бааллара. Төрөлүтү аята Дорохой! Ылдыа уола үлэиңи, бул баалаа буулган канина дээ мөңгикен сурук мытталырым! Арамаан баалайжа эрэ хайыта тыгын бырааттаан кэбинэрс. Канин савыран ифен, хаана тартара буулду, абатыгар сыстабыта. Соморуунга кириэн сылды-ар-хонор, биригэ тайкытатар буулбута. Арамааны оро эддэринэ ухаан дюн кигэн дызбабээн "Дорохой! Ылдыа оюта Хончохой! Дорохойны!" дэтибэллэрс.

Хаан-уруу аймгийн, доторм Роман Ильич эмтэмист яарахын
 барьыга ыларан, баара-сураа 46 сарыгараг ара бу күн сиритгэн
 барьта. Күнн ситэ ололботок олоун ололор, сизэнгэ салгыглар.
 Күн-дүүл аагарын ахын эн-мин дээн биригэ алгыглыт Ара-
 мзын: "Хага, дотор, Нуукуай..." – дэбитимэн бу күсн амн-
 дүүлн тугаа айгир-сүлгээр мэлдн тугаах.

Николай ФИЛИППОВ, Чакыр

Харьковский: Роман Ильич Борисов

Муус устар 27 күнүгэр С.А.Новгородов аатынан Чурапчы орто оскуолата "Келүөнөлөр көрсүүлүлөрүн" тэриигин мыта. Кырдаас оскуола балдытырарын үйө агардакх үбүлүүн бөлүмдүүр иккис ытлук, онтон салгыс бизестин сый көтө-көтө барыта абыс ытлук үөрөнчччилэрэ буолула.

11 чаарстан үөрүүлэх линейка сабаланна. Өрө көгөрүллүүлэх музыка, эбэрде тил добуулуунан үерензеччилэр кээклии тобурусулут саваларыгар 1954; 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989, 1994, 1999 сс. оскуоланы бүтүрбүттөр биир-биир ыгырыллан киирдилэр. Кинилэр хас биирдинилэрин ааттарын ааттаан, ситийинилэрин излэсэн билиминнарбиттэр өрдүк кэрэхсэбиллэх буолла. Оскуола директора, РФ үөрэйирилгин Бочуоттаах улаһытэ, СР үөрэйирилгин туйгуна Т.В.Павлова бүгүгү дыро күргүч муһубут дыону-сэргэни, оһолору эбэрдалзэтэ. Ол кэиниттэн үерензеччилэр күүстаринэн оскуолатаабы октябрытский, пионерский сыллари сыддатар уус-уран композиция, ветеран үмүттэллери чыэстээнин буоллулар.

Педагогической үлэ ветерана, ССРС уонна РФ үөрэйиригитин туйгуна А.Е. Голдеева "Колумбдор"

ДЬИКИ СААҢЫ ЭРГИТЭН

көрсүтүүлөр" үгөс тушунан кэлсөзгө. Үйө аңарын анараа өттүгөр оскуланы бүтүрбиггэр ааттарыттан филологическай наука кандидаты, Россия Суруйааччыларын союуун чилиэни, СР культууратын үтүөлөкх үлүһитэ С.П.Ойунская тыл эгэ, байэзэ суруйбут киингэлэрин оскула библиотекатигар уонна музейгэр бөлөк туттарда. "Бүтүһүгү дьоро күһүгэ сорохсуп 50 сыл буолан баран сага көрүстүбүт. Ого, эдэр сааспытын эргитэн олус үөрдүбүт, астыныбыт, чачы да үөрөнөччү күрдүк сананан ыллыбыт. Мэниэх сылаас, истиг көрсүлүүгү тэрийбиккитигэр махтанабыт", — диир туран, кылаатын дагыттан оскуланы быйыл бүтүрэр бастыг үөрөнөччигэ биир кэмнээх стипендия аныылларын иһитинүрдэ. Сардана Платонованы ситэрэн, РФ уонна СР норуотун халһайыстыбатын үтүөлөкх үлүһитэ, авиация туйгуна Ф.С. Сергеев учууталларга пааматынньык тутарга этии киллэрбитин бар дьон дохсон ытыс тыһынан көмүстүлэр.

1959 снйлаха бугарбиттар ааттарынан ветеран-энергетик Е.С.Макаров, саха народнай суруйааччыта В.С.Яковлев — Далан "Дьикти саас"сэгэнин прототиптарынан буолбут 16-с выпуск ааттынан журналист П.П. Федоров — Соморо, 1979 снйлаах выпуск ааттынан ЧРОСИО омуку тылыгар ууутала Т.Н.Дычковаһа эҕэрдэлэтиллэр. Ол кэнниттэн оҥорула коллективин күүһүнөн концерт буолла. Арас келүөнэ үөрэнээнчилэрин түмүтү үтүө үгэс үгүкү кыһатынан түмүктэннэ. Ыалдьыттар улахан нитэр суыталаах дьонун үгэс төрүттэммит дикн махтанан, астынан-дуолуһан тарбастылар. Савскы сырдык, сылаас күн ытык кырдыаһас оҥорула күчү ыалдьыттарыгар дьикти саастарын эргиттэ.

Сардана ЕРЕМЕЕВА,
хатхат общ. ктор.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ

ОРТ

08.00 Телеканал "Доброе утро"
11.00 Новости
11.20 Детектив "Уснувший пассажир"
12.50 Документальный детектив. "Почему ты не плачешь?"
13.20 "Ералаш"
13.40 Следствие ведет Колобков
14.00 Новости
14.05 Боевик "Война кровей"
16.00 Город женщин
17.00 Новости
17.20 Сериал "Берег мечты"
18.20 "Угадай мелодию"
18.50 "Большая стирка"
20.00 Вечерние новости
20.25 "Шутка за шуткой"
21.00 Сигнал "Клон"
22.00 Жди меня
23.00 Время
23.30 "Улицы разбитых фонарей". Многосерийный фильм
00.30 Звезд Радзинский. "Загадка императора". Вечер третий
01.20 Криминальная Россия. "Последнее дело Пузыкина". 2-я серия
01.50 "Фабрика звезд"
02.10 "Подорожник"
02.40 "Тени и слезы"
03.10 Фильм О'Гуи, Катлин Хеллберг в фильме "Лев зимой". До 05.20

РТР
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 Комедия "ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПАСАЛ"
10.40 "В Городе"
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Вести-Москва.
11.50 "Что хочет женщина".
12.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.10 Вести-Москва.
14.30 "Частная жизнь".
15.30 Детектив "ПЯРО АГАТЫ КРИСТИ"
16.30 Вести. Дежурная часть.
16.40 Вести-Москва.
17.00 Вести.
17.10 "КРОТ".
18.05 "КОМИССАР РЕКС".
19.00 "ЗАКОН".
20.00 Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "НЕБО И ЗЕМЛЯ".
22.00 "КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОПЕРАЦИЯ 'ГОЛЕМ'".
23.00 "Вестин".
23.20 "Израиль - Палестина. Противостояние". Фильм Сергея Павлова. 2-я серия.
00.15 Вести. Дежурная часть.
00.30 Боевик "ИНСТИНКТ УБИЙСТВА"
02.15 "Синемама". До 02.46

НВК
07.00 Новый день. Утренняя программа. До 08.00
18.00 Выяснение. Документальный фильм.
18.30 Реклама.
18.35 Алар айан дартыгман (ABC страны, Майя).
19.05 Якутия. Вок XX.
19.35 Реклама.
19.40 Садовое мозаика.
20.00 Улуу Кыайы 60 сылыгар. Ытык Илчээн. Видеофильм.
20.20 Реклама.
20.30 Сага сирэ-Якутия. Информ. программа.
20.50 Реклама.
20.55 "Копка" программа.
22.00 Вести.
22.15 Судебные заседания. Реальные истории. До 23.00

НТВ
05.00 УТРО НА НТВ
07.50 "ПЯТЫЙ АНГЕЛ"
09.00 "Сегодня утром"
09.25 "Дилый мир: пещерные басы". Экспедиция Тимофея Баженова
10.20 Ток-шоу "Страна советов"
11.00 "Сегодня"
11.35 Фильм "БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ ОТМЕТКИ"
13.35 "Протокол"
14.00 "Сегодня"
14.35 Ток-шоу "Принцип домино"
16.00 "Сегодня"
16.30 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
17.35 "Протокол"
18.00 "Сегодня" с Ольгой Беловой
18.40 "ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ"
19.45 "ПЯТЫЙ АНГЕЛ"
21.00 "Сегодня" с Ольгой Беловой
21.40 "Красная стрела"
21.50 "Чемпион. Вокзал. Россия". Фильм Александра Зиненова.
22.50 "ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ"
00.00 "Сегодня" с Ольгой Беловой
00.35 "Копка: это правда"

ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ

ОРТ

08.00 Телеканал "Доброе утро"
11.00 Новости
11.05 "Улицы разбитых фонарей". Многосерийный фильм
12.10 Сериал "Клон"
13.10 "Ералаш"
13.20 Мультсериал "Кошки-мышки"
13.40 Дисней-клуб
14.00 Новости
14.05 Фильм "У теории пристани"
15.40 "Подорожник"
16.10 Город женщин
17.00 Новости
17.20 Сериал "Берег мечты"
18.20 "Угадай мелодию"
18.50 "Большая стирка"
20.00 Вечерние новости
20.25 "Шутки"
21.00 Сериал "Клон"
21.50 Детектив "Евangelina Романова: следствие ведет дилетант"
23.00 Вести.
23.30 "Улицы разбитых фонарей".

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ

ОРТ

08.00 Телеканал "Доброе утро"
11.00 Новости
11.05 "Улицы разбитых фонарей". Многосерийный фильм
12.10 Сериал "Клон"
13.20 Мультсериал "Кошки-мышки"
13.40 Дисней-клуб
14.00 Новости
14.05 Фильм "О возвращении забытых"
15.50 "Скандер". "Суд присяжных"
16.10 Город женщин
17.00 Новости
17.20 Сериал "Берег мечты"
18.20 "Угадай мелодию"
18.50 "Большая стирка"
20.00 Вечерние новости
20.25 "Шутки"
21.00 Сериал "Клон"
21.50 Детектив "Евangelina Романова: следствие ведет дилетант"
23.00 Вести.
23.30 "Улицы разбитых фонарей". Многосерийный фильм
00.40 Звезд Радзинский. "Загадка императора". Вечер третий
01.30 "Ночное Время"
01.50 "Фабрика звезд"
02.10 Новые чудеса света.
02.40 "Крылья"
03.10 "Фортан". До 03.40

РТР
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "НЕБО И ЗЕМЛЯ".
09.50 "Короткое замыкание".
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Вести-Москва.
11.50 "Что хочет женщина".
12.50 "КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОПЕРАЦИЯ 'ГОЛЕМ'".
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.10 Вести-Москва.
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "ПЯРО АГАТЫ КРИСТИ"
16.30 Вести. Дежурная часть.
16.40 Вести-Москва.
17.00 Вести.
17.10 "КРОТ".
18.05 "КОМИССАР РЕКС".
20.00 Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "НЕБО И ЗЕМЛЯ".
22.00 "КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОПЕРАЦИЯ 'ГОЛЕМ'".
23.00 "Вестин".
23.20 "Исторические хроники".
00.15 Вести. Дежурная часть.
00.30 Фильм "КУДА ПРИВОДЯТ МЕТЧЫ"
02.40 "Горячая деска". До 03.36

НВК
07.00 Новый день. Утренняя программа. До 08.00
18.00 Под рукой. Документальный фильм.
18.25 Реклама.
18.30 Новый день. Утренняя программа. До 08.00
18.00 Под рукой. Документальный фильм.
18.25 Реклама.
18.30 Новый день. Утренняя программа. До 08.00
18.00 Под рукой. Документальный фильм.
18.25 Реклама.

ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ

ОРТ

08.00 Телеканал "Доброе утро"
11.00 Новости
11.05 "Улицы разбитых фонарей". Многосерийный фильм
12.10 Сериал "Клон"
13.20 Мультсериал "Кошки-мышки"
13.40 Дисней-клуб: "Ким Пять-с-плюсом"
14.00 Новости
14.05 Фильм "Контрольные по специальности"
15.40 Новые чудеса света.
16.10 Город женщин
17.00 Новости
17.20 Сериал "Берег мечты"
18.20 "Угадай мелодию"
18.50 "Большая стирка"
20.00 Вечерние новости
20.25 Просто смей!
21.00 Сериал "Клон"
21.50 Детектив "Евangelina Романова: следствие ведет дилетант"
23.00 Вести.
23.30 "Улицы разбитых фонарей". Многосерийный фильм
00.40 "Человек и закон"
01.30 "Ночное Время"
01.50 "Фабрика звезд"
02.10 Теория невероятности.
02.40 Премьера. "Русская Аляска". Документальный фильм
03.10 Премьера "Империя чужих". Часть 6-я. До 03.45

РТР
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "НЕБО И ЗЕМЛЯ".
09.50 "Короткое замыкание".
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Вести-Москва.
11.50 "Музыкальные"
12.00 "Вой Россия".
12.15 "Москва-Минск".
12.30 "Колосальное единство".
12.50 "КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОПЕРАЦИЯ 'ГОЛЕМ'".
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.10 Вести-Москва.
14.30 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". "Белоснежка и капуста".
15.45 "Торжок". Дайджест.
16.25 Вести. Дежурная часть.
16.40 Вести-Москва.
17.00 Вести.
17.10 "КРОТ".
18.05 "КОМИССАР РЕКС".
19.00 "Комната смекалки".
20.00 Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Бенедикт Натальи Корольковой.
23.05 Фильм "ИДЕАЛЬНЫЙ МИР".
01.50 Комедия "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ". До 03.47

НВК
07.00 Новый день. Утренняя программа. До 08.00
18.00 Великие тайны и мифы XX века. Документальный сериал.
18.25 Реклама.
18.30 Фильм-детям.
18.40 Дни НВК "Сага" в Лидском уезде.
19.05 Человек из рода Сабарай. Журналист Анатолий Гоголев.
19.45 Реклама.
20.20 Парламентский вестник.
20.30 Сага сирэ-Якутия.
20.50 Реклама.
20.55 Гован. II-я региональная олимпиада школьников по родным языкам коренных народов Севера.
21.15 Реклама.
21.20 Биллиг арзайит уонна сугулут. Смирдон Илчэев.
22.05 Реклама.
22.10 Секреты юны.
22.35 Из мировой коллекции короткометражных фильмов. До 23.00

НТВ
05.00 УТРО НА НТВ
07.50 "ПЯТЫЙ АНГЕЛ"
09.00 "Сегодня утром"
09.25 "Их нравы"
10.20 Ток-шоу "Страна советов"
11.00 "Сегодня"

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ

ОРТ

08.00 Телеканал "Доброе утро"
11.00 Новости
11.05 "Улицы разбитых фонарей". Многосерийный фильм
12.10 Сериал "Клон"
13.20 Мультсериал "Кошки-мышки"
13.40 Дисней-клуб: "Ким Пять-с-плюсом"
14.00 Новости
14.05 Фильм Виталия Мельникова "Выйти замуж за капитана"
15.50 Премьера. "Виталий Мельников - режиссер". Документальный фильм
16.30 "Русская Аляска". Документальный фильм
17.00 Новости
17.20 Сериал "Берег мечты"
18.20 "Угадай мелодию"
18.50 "Большая стирка"
20.00 Вечерние новости
20.25 Документальный детектив. "Спаси меня, брат". Дело 2004 года
21.00 "Основной инстинкт". Ток-шоу Сагалам Соронной
21.50 "Полное чело"
23.00 Вести.
23.30 "Фабрика звезд"
00.50 Боевик "Камо грядеши?"
03.50 Александр Абдулов, Ирина Мельникова в детективе "Черная вуаль". До 05.40

РТР
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "НЕБО И ЗЕМЛЯ".
09.50 "Короткое замыкание".
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Вести-Москва.
11.50 "Музыкальные"
12.00 "Вой Россия".
12.15 "Москва-Минск".
12.30 "Колосальное единство".
12.50 "КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОПЕРАЦИЯ 'ГОЛЕМ'".
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.10 Вести-Москва.
14.30 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". "Белоснежка и капуста".
15.45 "Торжок". Дайджест.
16.25 Вести. Дежурная часть.
16.40 Вести-Москва.
17.00 Вести.
17.10 "КРОТ".
18.05 "КОМИССАР РЕКС".
19.00 "Комната смекалки".
20.00 Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Бенедикт Натальи Корольковой.
23.05 Фильм "ИДЕАЛЬНЫЙ МИР".
01.50 Комедия "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ". До 03.47

НВК
07.00 Новый день. Утренняя программа. До 08.00
18.00 Великие тайны и мифы XX века. Документальный сериал.
18.25 Реклама.
18.30 Фильм-детям.
18.40 Дни НВК "Сага" в Лидском уезде.
19.05 Человек из рода Сабарай. Журналист Анатолий Гоголев.
19.45 Реклама.
20.20 Парламентский вестник.
20.30 Сага сирэ-Якутия.
20.50 Реклама.
20.55 Гован. II-я региональная олимпиада школьников по родным языкам коренных народов Севера.
21.15 Реклама.
21.20 Биллиг арзайит уонна сугулут. Смирдон Илчэев.
22.05 Реклама.
22.10 Секреты юны.
22.35 Из мировой коллекции короткометражных фильмов. До 23.00

НТВ
05.00 УТРО НА НТВ
07.50 "ПЯТЫЙ АНГЕЛ"
09.00 "Сегодня утром"
09.25 "Их нравы"
10.20 Ток-шоу "Страна советов"
11.00 "Сегодня"

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ

ОРТ

08.00 Новости
08.10 Сериал "Враг путешествия команды Кусто". "Тепловое море". Часть 1-я.
08.30 Олег Стриккер в фильме "Господин Великий Новгород"
10.20 Игры, гармонь, юбкины!
11.00 Слово пастыря
11.10 Здоровье
12.00 Новости
12.10 "Сыда"
12.30 "Возвращение домой". Виктор Чернышев. Город Орск. Сер Чесный отрог
13.00 "Пестрая лента"
14.00 Новости
14.10 История с географией. "Братя по крови: Идеальные творения"
15.10 Дог-шоу
16.00 Дисней-клуб
16.20 Умные и умники
17.00 Спасатели. Экстренный вызов
17.30 Премьера. Тайны православных святых
18.00 Триллер Радикова Насалетова "Ребенок"
19.50 Классика Уолта Дисней. Золотые годы Микки Мауса. Впервые в России
20.00 Вечерние новости
20.15 Нина Мордукова, Леонид Масков в фильме "Русское поле"
22.00 "Кто хочет стать миллионером?" с Максимом Галкиным
23.00 Вести.
23.20 Новая премьера. Олег Янковский, Виктор Сухоруков в фильме Виталия Мельникова "Бедный, бедный Павел"
01.20 Фильм "Дым"
04.20 Ольга Андреева и Михаил Жаров в фильме "Медведь". До 05.05

РТР
06.00 Фильм Александра Згуриди "СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ"
07.10 "Том и Джерри". Мультсериал
07.45 "Золотой клон".
08.05 "Русское поле".
08.45 "Большая перемена" с Юрием Николаевым.
09.10 "Уроки пастыря".
09.45 "Сам себе режиссер".
10.40 Звезды России в игре "Форт Боярд"
12.15 "В поисках приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.00 Вести.
14.20 "СВЕРСТНИЦЫ".
15.50 "Кино-истории Глоба Окорождия"
16.00 Фильм "ПРОФЕССИОНАЛ"
17.45 "Ха". Маленькие комедии.
18.00 "Шутки юмора-2004".
20.00 Вести.
20.25 "Зеркало".
20.50 "Честный детектив". Авторская программа Звездра Петрова.
21.20 Мелодрама "СЕВЕРНОЕ СИМФОНЕ"
23.20 Пасхальные торжества в России. Прямая трансляция Воскресенского кафедрального собора Южно-Сахалинска.
01.00 Фильм Никиты Михалкова "ПЯТЬ ВЕЩЕЙ"
03.05 Футбол. Чемпионат России. "Сатурн" (Москва) - "Алания" (Владикавказ). Трансляция со стадиона "Сатурн". 2-й тайм. До 04.00

НВК
16.00 ДТРА "Потерянная звезда".
16.20 Реклама.
16.25 Дневник республиканского фестиваля самодельного творчества, посвященного 60-летию Великой Победы "Сверкая алмазами, Победа!"
16.45 Ойотонун бабарыт. Муку-чутубы "Дриблендон" народной твэрт.
17.45 Реклама.
17.50 "Саразана". Питерские истории.
18.30 Лен-ТВ. Реклама и поздравления.
19.15 Неделя республики. Информационно-калентическая программа.
19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.
20.25 Место встречи на НВК "Сага".
20.40 Реклама.
20.45 Авторские работы журналиста Анатолия Гоголева. "Если бы я был оленем...".
21.05 Реклама.
21.10 Наука юны итэбэ.
21.35 Альфа паер (ФИА ЯГУ).
22.05 Из мировой коллекции короткометражных фильмов. До 23.00

НТВ
04.55 "КОРАБЛЬ ЛУННЫЙ ГОНЩИК"
07.00 "Сегодня"
07.20 "УЛИЦА СЕЗАМ"
07.45 "ТА-РА-РАМИ"
08.00 "Без рецепта". Доктор Бранд
08.30 "Обсудитель"
09.05 "Кулинарный поединок: Алек-

ВОСКРЕСЕНИЕ, 11 АПРЕЛЯ

ОРТ

07.20 Пасха Христова. Трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя
09.00 Сигнал "Все путешествия команды Кусто".
10.20 Армейский магазин
10.50 Дисней-клуб
11.10 "В мире животных"
12.00 Новости
12.10 "Нелюбовь заметки"
12.30 Пасха все дома
13.00 "Посадка энциклопедии"
13.30 "Угадай мелодию"
14.00 Новости
14.10 Комедия "Барышня-крестница"
15.20 Дисней-клуб
16.40 Нарисованное кино. Исход из страны фараонов в приключенческом фильме "Принц Египта"
18.10 КВН-2004.
20.00 Вести.
21.00 "Красное зеркало".
23.00 Вести.
23.45 Бокс. Владимир Кличко - Лайонел Броуэр
00.30 Комедия "Ширли-мири"
03.10 Фильм "Два гусара". До 05.40

РТР
05.55 Андрей Абдырсов, Освалод Сафонов и Александр Гибов в детективе "ДЕЛО ТЕСТЬЯХ".
07.30 "Том и Джерри".
08.45 "Мир на грани".
08.10 "Боевик программа" Александра Сидорова.
08.30 "Ступня "Здоровье".
09.05 "ТВ Битва шоу".
09.25 Вести-Москва.
10.05 "Торжок". Дайджест.
10.40 "Сто к одному". Телеигра.
11.30 "Двадцать о животных".
12.20 "Вокруг света".
13.15 "Парламентский час".
14.00 Вести.
14.20 Фильм "МАЧЕКА".
15.05 "Космос".
17.00 "Комната смекалки".
18.00 "Песни XX века".
19.50 "В Городе".
20.00 Вести. Дежурная часть.
21.00 "Специальный корреспондент".
21.25 Фильм "ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ"
00.55 Фильм Питера Уира "СВИДЕТЕЛЬ". До 03.10

НВК
16.00 Светлое Христово Воскресение. Пасха.
16.10 Лик. Да святится имя Твое. К Светлому Христову Воскресению. Концерт эстрадного хора.
16.40 Тунук.
17.05 Реклама.
17.10 Школа абитуриента.
17.45 К 80-летию золоторобывающей промышленности Якутия. Штрихи к юбилею. 4-я часть.
18.10 Республиканский конкурс "Мелодия года-2004".
18.45 Реклама.
18.50 "Хотуу ступу" ОТРА.
19.20 Республиканская благотворительная дилетант-вещалка "Один номер из десяти".
19.30 Авторские работы журналиста Анатолия Гоголева. "Атыр муку".
19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ. НЕДЕЛИ.
21.00 Программа курьера НВК "Сага" в Москве.
21.25 Реклама.
21.30 Концерт симфонического оркестра Высшей школы музыки.
22.15 Гость в Авторской студии. До 23.00

НТВ
05.15 Детское утро на НТВ. "Дети капитана Гранта"
06.40 Мультфильм "Ну, погоди!"
07.00 "Сегодня"
07.20 "Рассветная жизнь".
07.50 Детектив "Шар удачи"
08.00 "Един дома"
08.35 Комедия "СПИРИТ ХАРТ: ГОРЧАЧА ПОРА"
10.25 "Военное дело"
11.00 "Сегодня"
11.20 "Аленинградский сок".
11.50 "Вниманию: россияне!"
12.20 Фильм "ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!"
14.10 "Их нравы"
15.00 "Сегодня"
15.20 "Проступление в стиле "модерн": морозер"
15.55 "КАМЕНСКАЯ: ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ". 1 серия
17.00 Сага игра
17.50 Ричард Гир, Вайнес Райдер в фильме "ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ"
20.00 "Намедни" с Леонидом Парфеновым
21.30 "Сектор страха-2"
22.30 "ИЗВЕРЖЕНИЕ". Франсуа Озон.
"УНИКАЛЬНЫЕ ЛЮБОВНИКИ"
00.30 Журнал Лиги Чемпионов.

